

IZVJEŠTAJ

o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja

"BOSNA-TRGOVINA " A.D. Banja Luka

za 2020. godinu

Banjaluka, juni 2021. godine

SADRŽAJ

	strana:
MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG REVIZORA	1-3
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI	
Bilans stanja za 2020.godinu	4
Bilan uspjeha za 2020. godinu	5
Izveštaj o promjenama u kapitalu za 2020. godinu	6
Bilans tokova gotovine za 2020. godinu	7
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE.....	8-25
IZJAVA O NEZAVISNOSTI I KVALIFIKACIJI	26

Datum: 05.06.2020 . godine

Izveštaj nezavisnog revizora
SKUPŠTINI AKCIONARA
„BOSNA TRGOVINA“ A.D. Banja Luka

Mišljenje

Izvršili smo reviziju finansijskih izvještaja „**BOSNA TRGOVINA**“ A.D. Banja Luka (u daljem trktu Društvo), koji uključuju Izveštaj o finansijskom položaju sa stanjem na dan 31.12.2020. godine, te Izveštaj o ukupnom rezultatu (Bilans uspjeha), Izveštaj o promjenama na kapitalu i Izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izvještaje Društva.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno prikaz, po svim materijalnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31.12.2020. godine i rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za godinu, koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (IFRS-MSFI) i računovodstvenim propisima u Republici Srpskoj.

Osnova za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Republici Srpskoj i Međunarodnim standardima revizije (ISA). Naša odgovornost u skladu sa tim zahtjevima detaljnije su opisane u dijelu našeg izvještaja Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe (IESB), uključujući etičke zahtjeve, koji su relevantni za reviziju finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj i ispunili smo i druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima.

Smatramo da su revizorski dokazi, koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za izražavanje našeg mišljenja. Revizor je dobio sve tražene informacije prije datuma izvještaja i nije uočeno da ima elemenata njihovog pogrešnog prikazivanja.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu sa MSI i računovodstvenim propisima Republike Srpske, kao i za one interne kontrole, koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izvještaja, koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih izvještaja, vlasnici i rukovodstvo su odgovorni za procjenu sposobnosti Društva da nastavi poslovanje po načelima stalnosti, objelodanjujući, kada je to primjenjivo, pitanja, koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja

kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo ne namjerava da likvidira Društvo ili da obustavi poslovanje ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlaštena za upravljanje Društvom su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naš cilj je da se u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji u cjelini ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške i izdavanja revizorskog izvještaja, koji sadrži mišljenje revizora. Uvjeravanje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjeravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija izvršena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA) uvijek otkriti materijalno pogrešne iskaze, ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu nastati usljed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim, ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu ovih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu sa ISA, revizija koristi profesionalno prosuđivanje i zadržavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- identifikujemo i procjenjujemo rizike od materijalno značajnog pogrešnog iskaza u finansijskim izvještajima, nastalog usljed kriminalne radnje ili greške, osmišljavamo i izvršavamo revizorske procedure, koje odgovaraju tim rizicima i pribavljamo revizorske dokaze, koji su dovoljni i odgovarajući da obezbijedi osnovu za dato mišljenje, procjenjujemo da li je rizik od neotkrivenog materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog usljed kriminalne radnje veći od rizika od materijalno značajnog iskaza nastalog usljed greške, pošto kriminalna radnja može podrazumijevati tajne sporazume, falsifikovanje, namjerne propuste, lažne iskaze i zaobilaženje interne kontrole;
- razmatramo pouzdanost internih kontrola Društva, koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizorskih postupaka, koji su relevantni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o njihovoj djelotvornosti;
- ocjenjujemo adekvatnost primijenjenih računovodstvenih politika i prihvatljivost računovodstvenih procjena i srodnih objelodanjivanja izvršenih od strane rukovodstva;
- donosimo zaključak o adekvatnosti primjene načela stalnosti poslovanja od strane rukovodstva i da li na osnovu pribavljenih revizijskih dokaza postoji materijalno značajna neizvjesnost u vezi sa događajima ili okolnostima, koji mogu izazvati značajne sumnje u pogledu sposobnosti Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti. Ukoliko zaključimo da postoje značajne neizvjesnosti revizija je u obavezi da skrene pažnju u datom izvještaju na odgovarajuća objelodanjivanja navedena u finansijskim izvještajima ili da modifikujemo svoje mišljenje, ukoliko su takva objelodanjivanja neadekvatna. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima pribavljenim do datuma našeg izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi poslovanja mogu prouzrokovati da Društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti;
- procjenjujemo opštu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objelodanjivanje, kao i da li finansijski izvještaji prikazuju potkrepljujuće transakcije i događaje na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo sa licima ovlaštenim za upravljanje u vezi sa planiranim obimom i vremenom revizije i značajnim nalazima revizije, uključujući i značajne nedostatke u internim kontrolama, koje identifikujemo tokom naše revizije.

Takođe, obezbjeđujemo licima ovlaštenim za upravljanje izjavu da se pridržavamo relevantnih etičkih zahtjeva u vezi sa nezavisnošću i da ćemo im saopštiti sve odnose i ostala pitanja, za koja se u razumnoj mjeri može očekivati da se odražavaju na našu nezavisnost i gdje je to primjenjivo odgovarajuće mjere zaštite.

Od pitanja saopštenih licima za upravljanje, određujemo ona pitanja, koja su bila od posebnog značaja u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i, shodno tome, predstavljaju ključna pitanja revizije.

Mi opisujemo ova pitanja u našem izvještaju, osim ukoliko zakon ili regulativa isključuju javno objelodanjivanje u vezi sa pitanjima ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, odlučimo da pitanje nebi trebalo da se saopšti u našem izvještaju zbog toga što se u razumnoj mjeri može očekivati da negativne posljedice saopštavanja prevaziđu korist za javni interes od saopštavanja tog pitanja.

Ključna pitanja revizije

Ključna pitanja revizije su ona pitanja koja su po profesionalnom prosuđivanju bila od najvećeg značaja u obavljenoj reviziji pojedinačnih finansijskih izvještaja tekućeg perioda.

Nakon izvršene revizije ocijenili smo da nema ključnih pitanja značajnih za posebno saopštavanje, svi aspekti su obrađeni u kontekstu revizije pojedinačnih finansijskih izvještaja u cjelini, kao i u formiranju našeg mišljenja, a određene okolnosti na koje bi trebali ukazati date su u Izvještaju.

„BGD REVIZIJA“ d.o.o.

Banja Luka, 05.06 2021.godine

DIREKTOR :

Dogatović Goran



OVLAŠĆENI REVIZOR:

Dorđe Mačar

BILANS STANJA
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 31. decembra 2020. godine

u KM

	<u>Napomena</u>	<u>2020.</u>	<u>2019.</u>
AKTIVA			
STALNA IMOVINA			
Osnovna sredstva	3.3, 4.1		
- Nabavna vrijednost		2.505.709	2.505.709
- Ispravka vrijednosti		(972.287)	(965.602)
- Neotpisana vrijednost		1.533.422	1.540.107
Ukupno stalna imovina		1.533.422	1.540.107
TEKUĆA IMOVINA			
- Dati avansi	3.6, 4.2	-	390
- Kupci u zemlji	3.6, 4.2	13.295	19.474
- Druga kratkoročni potraživanja	4.3	74.315	74.315
- Novčana sredstva - gotovina	4.4	5.880	6.276
- Porez na dodatnu vrijednost	4.5	743	-
- Aktivna vremenska razgraničenja	4.5	-	747
- Ukupna tekuća imovina		94.233	101.202
POSLOVNA AKTIVA		1.627.655	1.641.309
VANBILANSNA AKTIVA	4.6	739.155	739.155
UKUPNA AKTIVA		2.366.810	2.380.464
PASIVA			
KAPITAL			
- Akcijski kapital	5.1	2.006.040	2.006.040
- Gubitak ranijih godina	5.1	(1.167.542)	(1.065.554)
- Zakonske rezerve	5.1	2.210	2.210
- Revalorizacione rezerve	5.1	435.584	435.584
- Gubitak tekuće godine	5.1	(58.267)	(101.988)
- Dobitak tekuće godine		-	-
Ukupno kapital	5.1	1.218.025	1.276.292
OBAVEZE			
- Ostale krat.fin.obaveze	5.2	340.500	340.500
- Primljeni avansi		-	-
- Dobavljači	5.3	30.591	17.386
- Obaveze iz specifičnih poslova		-	-
- Obaveze za zarade i naknade zarada	5.4	9.231	5.849
- Druge obaveze	5.5	26.589	360
- Obaveze za poreze, dopr. i dr. daž.	5.6	1.529	922
- Pvr i Pdv		1.190	-
Ukupno obaveze		409.630	365.017
POSLOVNA PASIVA		1.627.655	1.641.309
VANBILANSNA PASIVA	4.6	739.155	739.155
UKUPNO PASIVA		2.366.810	2.380.464

Napomene na stranama 8 do 25 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Mišljenje revizora o istinitosti i objektivnosti finansijskih izvještaja, dato je na strani 1.

Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja

BILANS USPJEHA

(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)

od 01.01 do 31.12.2020. godine

		u KM	
	Napomena	2020.	2019.
POSLOVNI PRIHODI	3.1 i 6.1		
- Prihod od prod.učinaka na doma.tržištu		-	-
- Ostali poslovni prihodi		82.827	56.517
Ukupno poslovni prihodi		82.827	56.517
POSLOVNI RASHODI	3.2 i 6.2	91.800	120.078
POSLOVNI DOBITAK - GUBITAK		(8.973)	(63.561)
FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI			
- Finansijski prihodi	6.3	-	-
- Finansijski rashodi	6.3	(49.294)	(40.503)
DOBITAK-GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI		(58.267)	(104.064)
OSTALI PRIHODI I RASHODI			
- Ostali prihodi	6.4	-	6.929
- Ostali rashodi	6.4	-	4.853
DOBITAK-GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA		-	2.076
- Rashodi od uskl.vrijed.imovine		-	-
- Prihodi od uskl.vrijed.imovine		-	-
- Dobitak-gubitak od uskl.vrijed.imov.		-	-
UKUPNI PRIHODI I RASHODI			
- Ukupni prihodi	6.5	82.827	63.446
- Ukupni rashodi	6.5	141.094	165.434
DOBITAK-GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		(58.267)	(101.988)
- Poreski rashodi perioda		-	-
- Odloženi poreski rashodi perioda		-	-
- Odloženi poreski prihodi perioda		-	-
UKUPNO NETO DOBITAK -GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU		(58.267)	(101.988)
- Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada		3	2
- Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca		2	2

Napomene na stranama 8 do 25 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Mišljenje revizora o istinitosti i objektivnosti finansijskih izvještaja, dato je na strani 1.

Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja

I Z V J E Š T A J
o promjenama u kapitalu
za period koji se završava na dan 31.12.2020. godine

- u konvertibilnim markama -

PROMJENA U KAPITALU	Ozna-ka za AOP	DIO KOJI PRIPADA VLASNICIMA KAPITALA (MATIČNOG) PREDUZEĆA						Manjinski interes	UKUPNI KAPITAL
		Akcijski kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovor.	Revalorizacije rezerve (MRS16,21 i 38)	Nerealiz. dobiti/gubici po osnovu fin. sred. raspoloživih za prodaju	Ostale rez. (emisij. premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gr. t.)	Akumulirani neraspoređeni dobitak/nepokriveni gubitak	UKUPNO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Stanje na dan 31.12.2020. godine	901	2.006.040	435.584	-201.682	2.210	-965.860	1.276.292		1.276.292
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902								
3. Efekti ispravke grešaka	903								
Ponovo iskazano stanje na dan 31.12.2020. god. (901+902+903)	904	2.006.040	435.584	-201.682	2.210	-965.860	1.276.292		1.276.292
4. Efekti revalorizacije materijal. i nematerijalnih sredstava	905								
5. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu fin. sredstava raspoloživih za prodaju	906								
6. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna fin. izveštaja u drugu funkcionalnu valutu	907								
7. Neto dobitak/ gubitak perioda iskazan u Bilansu uspjeha	908								
8. Neto dobitak/ gubitak priznati direktno u kapitalu	909								
9. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti i pokrivenje gubitka	910								
10. Emisija akcionarskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	911								
11. Stanje na dan 31.12.2019 god. / 01.01.2020. (904+905+906+907+908+909-910+911)	912	2.006.040	435.584	-201.682	2.210	-965.860	1.276.292		1.276.292
12. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913								
13. Efekti ispravke grešaka	914								
14. Ponovo iskazano stanje na dan 31.12.2020. god. (912+913+914)	915	2.006.040	435.584	-201.682	2.210	-965.860	1.276.292		1.276.292
15. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916								
16. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu fin. sredstava raspoloživih za prodaju	917								
17. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna fin. izveštaja u drugu funkcionalnu valutu	918								
18. Neto dobitak/ gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	919								
19. Neto dobitak/ gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920			-58.267			-58.267		-58.267
20. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti i pokrivenje gubitka	921								
21. Emisija akcionarskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	922								
22. Stanje na dan 31.12.2020. god. (915+916+917+918+919+920-921+922)	923	2.006.040	435.584	-259.949	2.210	-965.860	1.218.025		1.218.025

Napomene na stranama 8 do 25 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.
Mišljenje revizora o istinitosti i objektivnosti finansijskih izvještaja, dato je na strani 1.

BILANS TOKOVA GOTOVINE

(Izveštaj o tokovima gotovine)

za period od 01.01. do 31.12. 2020. godine

	Napomena	2020.	u KM 2019.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	8		
I - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti		99.774	50.829
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi		99.774	50.633
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.		-	-
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		-	196
II - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti		100.170	114.770
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi		8.420	13.532
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ost. lič. rash.		37.562	60.149
3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata		29.315	-
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit		-	-
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		24.873	41.089
III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti			-
IV - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti		396	63.941
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	8		
I - Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja		-	25.000
1. Priliv po osnovu prodaje osnovnih sredstava		-	-
2. Prilivi po osnovu kamata		-	25.000
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja		-	25.000
1. Odlivi po osnovu kupovine osnovnih sredstava		-	-
2. Odliv po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		-	25.000
III - Neto priliv gotovine iz aktivnos. finansiranja			
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja			
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	8	340.500	-
I - Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja			
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala		-	-
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita		-	-
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita		340.500	-
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		-	-
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja		340.500	-
1. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita		-	-
2. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita		340.500	-
3. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga		-	-
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja			
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja			
G. Ukupni priliv gotovine		440.274	75.829
D. Ukupni odliv gotovine		440.670	139.770
Đ. Neto priliv gotovine			
E. Neto odliv gotovine		396	63.941
Ž. Gotovina na početku obračunskog perioda		6.276	70.217
Z. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine			
I. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine			
J. Gotovina na kraju obračunskog perioda		5.880	6.276

Napomene na stranama 8 do 25 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Mišljenje revizora o istinitosti i objektivnosti finansijskih izvještaja, dato je na strani 1.

1. OSNIVANJE ORGANIZACIJA I DJELATNOST DRUŠTVA

1.1. Na osnovu odluke Skupštine akcionara F.O „BOSNA“ A.D. Banja Luka o podjeli društva izvršena je podjela imovine F.O.„BOSNA“ A.D. i formirana su tri pravna subjekta. Rješenjem Osnovnog suda u Banja Luci broj U/I-377/03 od 19.03.2003.godine izvršen je upis organizovanja novog preduzeća nastalog podjelom F.O. „BOSNA“ A.D. za trgovinu i usluge Banja Luka. Novoosnovano preduzeće posluje pod nazivom „BOSNA-TRGOVINA“ A.D.za trgovinu i usluge Banja Luka. Sjedište preduzeća je u ulici Pere Krece bb. Rješenjem Osnovnog suda u Banja Luci broj: 071-0-Reg-07-001817 od 14.09.2007.godineizvršen je upis promjene sjedišta i usklađivanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i o registru jedinica razvrstavanja (Sl.glasnik RS broj 113/04). Sjedište je u ulici Kralja Petra Prvog Karađorđevića broj 97.

1.2. Rješenjem Osnovnog suda Banja Luka broj: 071-0-Reg-08-000810 od 15.04.2008.godine izvršen je upis promjene lica ovlašćenog za zastupanje. Rješenje Okružnog privrednog suda Banja Luka broj:057-0-Reg-11-004174 od 11.06.2013.godine izvršen je upis usklađivanja odredbi osnivačkog akta društva sa odrdbama Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS broj 127/08,58/09 i 100/11), usklađivanja djelatnosti društva sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnostima u RS (Sl.glasnik RS broj 74/10) i Uredbom o klasifikaciji djelatnosti (Sl.glasnik RS broj 119/10 i 9/13). Kao vršilac dužnosti direktora upisan je Novak Vučić. Dana 03.07.2019.godine razriješen je vršilac dužnosti direktora Novak Vučić, a imenovana Ranka Komljenović, rješenje Okružnog privrednog suda Banja Luka broj 057-0-Reg-19-001610 od 03.07.2019.godine.

1.3. Prema Statutu Društva poslovna aktivnost odvija se u okviru registrovane djelatnosti u sudu.

Registrovana djelatnost je: Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože u specijalizovanim prodavnicama – 47.72

Matični broj Društva je 1966359. JIB: 4401688260000, PIB: 401688260000.

Sjedište društva: Banja Luka, Kralja Petra Prvog Karađorđevića broj 97..

1.4. Prema odredbama Statuta, organi društva su:

- Skupština, kao organ vlasnika
- Upravni odbor, kao organ upravljanja
- Direktor (Predsjednik upravnog odbora), kao organ poslovođenja

Skupštinu Društva čine akcionari koji učestvuju u njenom radu, lično ili preko svojih punomoćnika.

Na dan bilansiranja, tj. 31.12.2020. godine, članovi Upravnog odbora, te Direktor Društva bili su:

Upravni odbor:

1. Brane Janković – predsjednik,
2. Mićo Milovanović – član,
3. Miloš Jakovljević – član

Direktor Društva:

Ranka Komljenović

1.5. Prema odredbama člana 5. i 28. Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik.RS br. 94/15), Društvo je obavezno da vrši reviziju finansijskih izvještaja, jer ima obavezu da podnosi svoje izvještaje komisiji za hartije od vrijednosti.

1.6. Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti R.S. Društvo je upisano u registar emitenata pod imenom "BOSNA-TRGOVINA" Akcionarsko društvo za trgovinu i usluge Banja Luka. Vrijednost upisanog kapitala je 2.006.040 KM.

1.7. Ugovorom sa Centralnim registrom regulisani su međusobni odnosi u vezi sa vođenjem računa emitenta i čuvanjem ne materijalnih hartija od vrijednosti i dr.

1.8. Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banja Luci broj: 057-0-Reg-11-004174 od 11.06.2013. godine registrovana je vlasnička struktura kapitala kako slijedi:

	%	Iznos KM
1. Akcionari prema Izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti	100	2.006.040
Ukupno	100	2.006.040

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE 31. DECEMBRA 2020. GODINE

1.9. Registrovani kapital utvrđen na osnovu izvještaja centralnog registra – knjiga akcionara na dan 16.07.2019. godine iznosi 2.006.040 KM, a učešće akcionara je sledeće:

	%	Iznos KM
1. Brane Janković	44,462822	891.942
2. PREF AD Banja Luka	10,000000	200.604
3. Fond za restituciju AD Banja Luka	5,000000	100.302
4. MG MIND DOO Mrkonjić Grad	29,750952	596.816
5. Nikola Stojičić Banja Luka	5,735778	115.062
6. Ostali akcionari	5,050448	101.314
Ukupno	100,000000	2.006.040

**2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE, PREZENTACIJU I REVIZIJU
FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA**

2.1. Sastavljanje i prezentacija finansijskih izvještaja

2.1.1. Društvo vodi svoje knjigovodstvo po Kontnom okviru za preduzeća i zadruge, a na osnovu Zakona o računovodstvu, Međunarodnih računovodstvenih standarda, drugih propisa iz domena računovodstva i revizije i odgovarajućih opštih akata.

2.1.2. Poslovne knjige vode se primjenom računarske tehnike.

2.1.3. Saglasno Računovodstvenom standardu 1, finansijski izvještaji za 2020. godinu sačinjeni su na obrascima:

- Bilans stanja,
- Bilans uspjeha,
- Izvještaj o promjenama na kapitalu i
- Bilans tokova gotovine.

Pored toga, kao sastavni dio finansijskih izvještaja, Društvo je sačinilo Napomene (note) koje korisnicima pomažu da bolje shvate finansijske izvještaje i omoguće njihovo upoređivanje sa drugim preduzećima - društvima iste ili slične djelatnosti poslovanja.

Finansijski izvještaji su blagovremeno sačinjeni i podneseni nadležnoj službi za prijem istih (APIF-u).

Vođenje poslovnih knjiga i izradu finansijskih izvještaja Društvo je povjerilo stručnom licu - sertifikovanom računovođi.

2.1.4. U vođenju poslovnih knjiga, formiranju knjigovodstvenih isprava i izradi finansijskih izvještaja primjenjivani su pored ostalog i :

- 1) Okvir za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja.
- 2) Međunarodni računovodstveni standardi.

3.5. Zalihe

a) Zalihe robe, sirovina i repromaterijala vode po prosječnim stvarnim cijenama, a potiču iz ranijih godina.

3.6. Potraživanja po osnovu prodaje

Potraživanja po osnovu izvršenih usluga obuhvataju sva potraživanja za izvršene usluge po kojima su ispostavljene fakture, a koje nisu naplaćene.

3.7. Porezi i doprinosi

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata, a koji se odnose na domaća pravna lica, predstavljaju plaćanja prema važećim propisima radi finansiranja određenih komunalnih i republičkih potreba.

BILANS STANJA

4. PRIZNAVANJE AKTIVE BILANSA STANJA

Prilikom vrednovanja sredstava Društva iskazanih u Bilansu stanja, primjenjivane su osnovne pretpostavke računovodstvenih načela iz okvira opštih pravila – principa za sastavljanje i objelodanjivanje finansijskih izvještaja, (paragraf 22 i 23), i to:

- načelo nastavka, odnosno neograničenosti vremena poslovanja,
- načelo pojedinačnog procjenjivanja,
- načelo dosljednosti,
- načelo opreznosti,
- načelo identiteta i
- načelo uzročnosti prihoda i rashoda.

4.1. Stalna imovina

Stalnu imovinu Društva, na dan bilansa čine:

	Nabavna vrijednost	Ispravka vrijednosti	u KM Sadašnja vrijednost
Investicione nekretnine	1.224.242	-	1.224.242
Građevinski objekti	1.169.421	946.830	222.591
Postrojenja i oprema	14.363	14.363	-
Nekretnine – avansi	97.683	11.094	86.589
Stanje 31. decembra 2020. godine	2.505.709	972.287	1.533.422
Stanje 31. decembra 2019. godine	2.505.709	965.602	1.540.107

Vrijednost građevinskih objekata iskazana je na osnovu izvršenog količinskog popisa i procjene po nabavnoj vrijednosti iskazanoj u knjigovodstvenoj evidenciji osnovnih sredstava u iznosu od 222.591 KM, investicionih nekretnina 1.224.242 KM.

Vrijednost opreme iskazana je na osnovu izvještaja o popisu u iznosu od 0 KM.

4.2. Potraživanja od prodaje - kupci

Priznato stanje potraživanja po osnovu izvršenih usluga zakupa, na dan bilansa sastoji se od potraživanja od kupaca, i to:

	u KM
	<u>2020.</u>
1. Eurofine, Banja Luka	(19)
2. Maurizio, Prijedor	13.047
3. Ilić Jelena	(25)
4. Đurić Denis Prijedor	292
Stanje 31. decembra	<u>13.295</u>

Potraživanja od kupaca priznata su u bilansu stanja na dan bilansiranja po ispostavljenim faktura za izvršene usluge zakupa, a koje nisu naplaćene.

4.3. Druga kratkoročna potraživanja

	u KM
	2020.
1. Hotel Bosna, Banja Luka	5.637
2. Kamate na pozajmice	68.678
Stanje 31. decembra	74.315

4.4. Novčana sredstva

Novčana sredstva su iskazna kako slijedi:

	2020.	2019.
Žiro račun	5.850	6.261
Blagajna	30	15
Stanje 31. decembra	5.880	6.276

Izvršen je popis novčanih sredstava sa stanjem na dan bilansa i tom prilikom je utvrđeno da knjigovodstveno stanje novčanih sredstava odgovara stanjima sredstava na računima kod banaka, u blagajničkom dnevniku glavne blagajne na dan 31.12.2020. godine.

Priznato stanje novčanih sredstava iskazano je u bilansu stanja na AOP-u 055 u iznosu od 5.880 KM.

4.5. Aktivna vremenska razgraničenja

Aktivna vremenska razgraničenja u iznosu od 743 KM, odnose se na akontacioni PDV.

4.6. Vanbilansna aktiva

Vanbilansna aktiva i pasiva na dan bilansa u iznosu od 739.155 KM, odnosi se na vrijednost nekretnina – poslovnih prostora koji se nalaze na teritoriji Federacije BiH, Hrvatske, Srbije i Makedonije, a društva nije u posjedu istih.

5. PRIZNAVANJE PASIVE BILANSA STANJA

5.1. Kapital

Stanje promjena na kapitalu kao i struktura istog je sledeća:

	u KM	
	2020.	2019.
Aksijski kapital	2.006.040	2.006.040
Gubitak iz ranijih godina	(1.167.542)	(1.065.554)
Revalorizacione rezerve	435.584	435.584
Zakonske rezerve	2.210	2.210
Gubitak tekuće godine	(58.267)	(101.988)
Neraspoređeni dobitak tekuće godine	-	-
Stanje 31. decembra	1.218.025	1.276.292

Kapital Društva predstavlja trajne izvore sredstava.

Prema izvještaju Centralnog registra vlasnici akcijskog kapitala su:

	%	u KM
		2020.
Brane Janković	44,462822	891.942
PREF AD Banja Luka	10,000000	200.604
Fond za restituciju RS AD Banja Luka	5,000000	100.302
MG MIND DOO Mrkonjić Grad	29,750952	596.816
Nikola Stojičić Banja Luka	5,735778	115.062
Ostali akcionari	5,050448	101.314
Ukupno	100,000000	2.006.040

U tekućoj godini ostvaren je gubitak/dobitak u iznosu od (58.267) KM, i iskazan je u bilansu stanja na AOP-u 125.

5.2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze

Ostale kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od 300.000 KM, odnose se na obaveze prema povezanom licu, Brane Janković Banja Luka, Ugovor broj OPU-919/2018 od 06.08.2018. godine, kamata u iznosu od 40.500 KM.

5.3. Dobavljači

Obaveze prema dobavljačima na dan bilansa iznose:

	u KM	
	2020.	2019.
Dobavljači u zemlji	30.591	17.386
Stanje 31.decembra	30.591	17.386

Pojedinačni iznosi obaveza prema dobavljačima na dan bilansa, odnose se na:

	u KM	
	2020.	
1. Hotel Bosna ad, Banja Luka	26.676	
2. Elektrodistribucija ad, Banja Luka	950	
3. DMD Dragojević, Banja Luka	1.250	
4. Centralni registar hartija od vrijednosti	771	
5. Ostali dobavljači	944	
6. Stanje 31. decembra	30.591	

Obaveze prema dobavljačima na dan bilansa stanja priznate su na osnovu ulaznih faktura za robu materijal i usluge, koje su evidentirane u knjigovodstvu, a koje nisu plaćene.

Iskazano stanje obaveza prema dobavljačima odgovara stanju po knjigama društva na dan bilansa.

5.4. Obaveze za zarade i naknade zarada

Obaveze za zarade i naknade zarada na dan bilansa iznose

	u KM	
	2020.	2019.
Obaveze za neto zarade	2.897	2.422
Obaveze za porez na bruto zarade	431	155
Obaveze za doprinose na bruto zarade	4.520	1.889
Obaveze za porez na ostala lična primanja	1.087	1.087
Obaveze za doprinose na ostala lična primanja	296	296
Stanje 31.decembra	9.231	5.849

Saglasno MRS – 19, a u skladu sa domaćim propisima društvo je obavezno plaćati doprinose državnim fondovima kojima se obrzbjeđuje socijalna sigurnost radnika.

5.5. Druge obaveze

Druge obaveze na dan bilansa iznose 26.589 KM i odnose se na ostale druge obaveze.

5.6. Obaveze za poreze doprinose i druge dadžbine

	u KM	
	2020.	2019.
Porez na dobit	-	-
Porez na imovinu	1.406	134
Naknade za korišćenje voda	18	12
Naknada za šume	62	57
Naknada za protivpožarnu zaštitu	39	32
Doprinos za solidarnost i zapošljavanje	4	(4)
Ostale druge obaveze – komunalna taksa	-	-
Porez na dodatnu vrijednost	1.190	691
Stanje 31.decembra	2.719	922

Knjigovodstveno stanje odgovara stanju iskazanom u knjigama društva.

BILANS USPJEHA

6. PRIZNAVANJE PRIHODA I RASHODA

6.1. Poslovni prihodi

Poslovne prihode čine:

	u KM	
	2020.	2019.
Prihodi od prodaje učinaka na dom.tržištu	-	-
Drugi poslovni prihodi	82.827	56.517
Svega	82.827	56.517

Prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga priznati i iskazani u Bilansu uspjeha na osnovu ispostavljenih faktura za isporučene proizvode i izvršene usluge. Svi iznosi prihoda odnose se na eksterno fakturisane iznose.

6.2. Poslovni rashodi

Poslovni rashodi sastoje se iz:

	u KM	
	2020.	2019.
Troškovi materijala	66	700
Troš.zarada, naknada zarada i oslaih ličnih primanja	46.946	73.205
Troškovi proizvodnih usluga	13.649	16.703
Troškovi amortizacije	6.685	7.330
Nematerijalni troškovi	12.630	19.170
Troškovi poreza i doprinosa	11.824	2.970
Svega	91.800	120.078

Troškovi materijala, energije i goriva su priznati na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih dokumenata, koji dokazuju "namjeru" trošenja sredstava.

Neto zarade, porezi i doprinosi na zarade i naknade zarada su priznati za obračunate iznose zarada za rad zaposlenih za provedeno vrijeme na poslovima odnosno odsustvovanjima sa posla koja terete poslodavca. Obračuni su izvršeni u skladu sa propisima koji regulišu stope poreza i doprinosa i prema interno utvrđenim kriterijumima za pojedine vrste poslova.

Troškovi proizvodnih usluga, i nematerijalni troškovi su priznati i iskazani za primljene usluge i nematerijalne troškove obračunate u vjerodostojnim dokumentima davaoca usluga i odgovarajućim vrstama nematerijalnih troškova.

Troškovi amortizacije su priznati u iznosu obračunatom primjenom linearne metode

Troškovi poreza su priznati za izdatke koji su procjenjeni i iskazani u skladu sa obavezama regulisanim zakonskim propisima.

6.3. Finansijski prihodi i rashodi

Ostali finansijski rashodi iznose

	u KM	
	2020.	2019.
Finansijski prihodi	-	-
Finansijski rashodi	49.294	40.503
Finansijski dobitak-gubitak	49.294	40.503

Finansijske rashode čine rashodi po osnovu kamata 49.294 KM.

6.4. Ostali prihodi i rashodi

	u KM	
	2020.	2019.
Ostali prihodi	-	6.929
Ostali rashodi	-	4.853
Dobitak – Gubitak	-	2.076

6.5. Ukupni prihodi i rashodi

Ukupni prihodi i rashodi iznose:

	u KM	
	2020.	2019.
Ukupni prihodi	82.827	63.446
Ukupni rashodi	141.094	165.434
Bruto gubitak - dobitak	(58.267)	(101.988)
Rashodi tekućih i odloženih poreskih obaveza	-	-
Neto- gubitak dobitak	58.267	101.988

7. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU

Pravilnikom o sadržini i formi obrasca Izvještaja o promjenama u kapitalu ("Službeni glasnik RS", broj: 63/16) ustanovljena je forma obrasca, koja čini njegov sastavni dio.

Prema odredbama člana 3. stav 1. Pravilnika obveznici izrade izvještaja o promjenama u kapitalu su sva pravna lica sa sjedištem u Republici Srpskoj, registrovana kao društva kapitala, saglasno odredbama računovodstvenog standarda Republike Srpske 1 – Predstavljanje – prezentacija finansijskih izvještaja.

Društvo je uredno sačinilo Izvještaj o promjenama u kapitalu za 2020. godinu, u kojem je prikazano stanje i kretanje istog.

Prikazano stanje ukupnog kapitala u Izvještaju odgovara stanju po knjigama Društva i ono iznosi, na dan Bilansa, i to: 31.12.2019. godine 1.276.292 KM i 31.12.2020. godine 1.218.025 KM.

Struktura kapitala prikazana je i u napomeni 5.1 ovog izvještaja.

8. BILANS TOKOVA GOTOVINE

Pravilnikom o obrazcu i sadržini pozicija u obrascu Bilans tokova gotovine za preduzeća ("Službeni glasnik RS", br. 63/16) propisana je šema obrasca Bilansa tokova gotovine koji su dužna popunjavati preduzeća, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 - Prezentacija finansijskih izvještaja.

Tako je Društvo uredno sačinilo Bilans tokova gotovine za 2020. godinu u kojem su prikazani svi prilivi i odlivi sredstava u okviru pojedinih podbilansa odnosno pozicija.

Prikazano stanje neto gotovine u ovom obrascu na početku odnosno na kraju obračunskog perioda u cijelosti odgovara stanju iste u Bilansu stanja AOP-055 odnosno knjigama - računa 240-249 i ono iznosi: na početku obračunskog perioda 6.276 KM i na kraju obračunskog perioda 5.880 KM.

9. PRAVNI POSTUPCI DRUŠTVA

Prema predloženim podacima od strane Advokatske kancelarija, advokata Milorada Đukića, i Zajedničke advokatske kancelarije Ranko Đukić i Tanja Đukić-Čičić društvo vodi sledeće sporove:

Tužilac BOSNA-TRGOVINA A.D. Banja Luka protiv Vojislava Miletića i drugih, vrijednost spora 150.000 KM.

Tužilac BOSNA-TRGOVINA A.D. Banja Luka, utvrđivanje prava vlasništva na poslovnom objektu BOSNA-TRGOVINA u Derventi, parcela k.č.1822/1 upisane u PL 469 k.o. Derventa, vrijednost spora 100.000 KM, tužba kojom je obuhvaćena Republička direkcija za robne rezerve Banja Luka, Republička uprava za imovinsko pravne i geodetske poslove, vrijednost spora 51.000 KM.

Po izjavama advokata, spor je u toku i očekuje se ishod.

10. UPOREDNI POKAZATELJI

U cilju sagledavanja uspešnosti poslovanja Društva, tj. trenda uspešnosti u obavljanju registrovane djelatnosti, u odnosu na prethodnu godinu, daje se uporedni prikaz pokazatelja poslovanja iz Bilansa stanja i Bilansa uspeha.

10.1. Pokazatelji iz Bilansa stanja

u KM

Red. broj	OPIS	31.12.2020. godine	31.12.2019. godine	Indeks 3:4
1	2	3	4	5
1.	STALNA IMOVINA	1.533.422	1.540.107	100
	- Osnovna sredstva	1.533.422	1.540.107	100
2.	TEKUĆA IMOVINA	94.233	101.202	093
	- Zalihe i dati avansi	-	390	-
	- Kupci	13.295	19.474	068
	- Druga potraživanja	74.315	74.315	100
	- Gotovinski ekvivalenti i gotovina	5.880	6.276	094
4.	POSLOVNA AKTIVA	1.627.655	1.641.309	099
5.	KAPITAL	1.218.025	1.276.292	095
6.	OBAVEZE	409.630	365.017	112
	- Dugoročne obaveze	-	-	
	- Kratkoročne obaveze	409.630	365.017	112
7.	PASIVNA VREMENSKA RAZGRAN.	-	-	
8.	POSLOVNA PASIVA	1.627.655	1.641.309	099

10.2. Pokazatelji bilansa uspjeha

u KM

Red. broj	OPIS	31.12.2020. godine	31.12.2019. godine	Indeks 3:4
1	2	3	4	5
1.	Prihodi od prodaje učinaka proiz.i usl.	82.827	56.517	147
2.	Ostali prihodi	-	6.929	-
3.	Finansijski prihodi	-	-	-
4.	Ukupni prihodi	82.827	63.446	131
5.	Rashodi redovne djelatnosti	91.800	120.078	076
6.	Ostali rashodi	-	4.853	-
7.	Finansijski rashodi	49.294	40.503	122
8.	Ukupni rashodi	141.094	165.434	085
9.	Dobitak – gubitak prije oporezivanja	(58.267)	(101.988)	057

10.3. Analiza pokazatelja poslovanja

1. Trenutna likvidnost =	Gotovinski ekvivalenti i gotovina	5.880	= 001
	Kratkoročne obaveze	409.630	
2. Opšta likvidnost =	Tekuća imovina	94.233	= 023
	Kratkoročne obaveze	409.630	

10.4. Pokazatelji finansijske stabilnosti

1. Stepen finansijske stabilnosti (dugor. finan. ravnoteža) =	Kapital.+ dug. rezervis.+ dug.obaveze stalna imovina + zalihe	1.218.025 1.533.422	= 079
2. Finansijska sigurnost =	Kapital Stalna imovina	1.218.025 1.533.422	= 079
3. Učešće osnovnih sredstava u ukupni. sredstvima =	Osnovna sredstva Poslovna aktiva	1.533.422 1.627.655	= 094
4. Učešće tekućih sredstava u ukupn. sredstvima =	Tekuća imovina Poslovna aktiva	94.233 1.627.655	= 006

Kao što se iz pokazatelja likvidnosti vidi, Društvo je trenutno nelikvidno, koeficijent - I = 001
Društvo obezbjeđuje nizak stepen finansijske stabilnosti i finansijske sigurnosti, što se vidi iz prikazanih pokazatelja.

11. STALNOST – POSLOVANJA

Izjava menadžmenta o stalnosti poslovanja:

Menadžment vodi aktivnosti obezbjeđenja stalnosti poslovanja.

12. POVEZANE STRANE

Izjava menadžmenta o povezanim stranama.

Povezane strane su:

1. Povezano pravno lice „EUROLINE“ DOO Banja Luka, većinski vlasnik društva Brane Janković, posjeduje učešće u kapitalu povezanog pravnog lica. U 2020. godini, evidentiran je promet na računu kupca „EUROLINE“ DOO Banja Luka u iznosu od 97.417 KM (na dan 31.12.2020. godine društvo ima obavezu od 19 KM. Na računu dobavljača ostvaren je promet u iznosu od 171 KM po osnovu pozajmica ostvaren je promet u iznosu od 340.500 KM (na dan 31.12.2020. na period od 2 godine odnosno 24 mjeseca sa prosječnom kamatom od 1% s tim kamata prestaje teći na plaćeni dio glavnog duga ,sa obračunatom zateznom i obračunatom kamatom na neplaćeni iznos glavnog duga u smislu člana 313 zoo ,a krajnji rok vraćanja je 31.01.2022. godine
2. Povezano pravno lice „HOTEL BOSNA“ AD Banja Luka, većinski vlasnik društva Brane Janković, posjeduje učešće u kapitalu povezanog pravnog lica. U 2020. godini na računu dobavljača nije bilo prometa, (na dan 31.12.2020. godine društvo ima obaveze po ovom osnovu u iznosu od 26.676 KM). Na računu kratkoročnih potraživanja - pozajmica nije evidentiran promet .
3. Vrste i vrijednosti izvršenih transakcija
 - a. Društvo „EUROLINE“ DOO Banja Luka izvršilo je promet vrijednosti kao kupac u iznosu od 97.417 KM, kao dobavljač u iznosu od 171 KM. Transakcije se odnose na promet, usluge i robe.
 - b. Transakcije društva „HOTEL BOSNA“ AD Banja Luka nije bilo prometa.

Prema izjavama uprave transakcije su obavljene u skladu sa uobičajenim tržišnim uslovima, tako da iste nisu mogle značajno uticati na finansijske izvještaje pa ni rezultate poslovanja u 2020. godini.

13. DOGAĐAJI NAKON DANA BILANSIRANJA

Aktivnosti društva na prilagođavanju djelatnosti potrebama tržišta kao održivosti stalnosti poslovanja.

14. PRISTUP OBAVLJANJU REVIZIJE

U obavljanju revizije polazili smo od činjenice da postoji objektivna potreba i zakonska obaveza da se obavi revizija finansijskih izvještaja *„Bosna-Trgovina“ A.D. Banjaluka* za 2020. godinu, koja predstavlja ispitivanje finansijskih izvještaja i odgovarajućih knjigovodstvenih i drugih evidencija i dokumentacije, a u cilju davanja mišljenja o tome da li finansijski izvještaji objektivno i istinito prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31.12.2020. godine kao i rezultate njegovog poslovanja, te da li su pri njihovoj izradi poštovani Međunarodni računovodstveni standardi, Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja i propisi Republike Srpske.

Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Vašeg Društva, po našem mišljenju sadrži dovoljno detaljno i jasna obrazloženja svih navoda koja govore o našim uvjerenjima stečenim tokom revizije. Želimo Vas još jednom podsjetiti da je za sastavljanje finansijskih izvještaja odgovorna uprava Društva. Navedeno uključuje ustrojavanje i vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, uspostavljanje internih kontrola, izbor i primjenu adekvatnih računovodstvenih politika, vršenje računovodstvenih procjena, te obezbjeđenje integriteta imovine. Kao dio procesa naše revizije, zahtijevali smo od uprave Društva pismenu potvrdu izjave koje su nam date u vezi sa revizijom.

Revizija koju smo obavili obezbjeđuje pouzdanu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Datum: 05.06.2021.godine

„БОСНА-ТРГОВИНА“ А.Д.
Бања Лука


PREDMET: Izjava o nezavisnosti i kvalifikaciji

U vezi naše revizije finansijskih izvještaja za „BOSNA-TRGOVINA“ A.D. Banja Luka, na dan 31.12.2020. godine, potvrđujemo sljedeće:

1. Svo osoblje angažovano na reviziji finansijskih izvještaja na dan 31.12.2020. godine, za „BOSNA-TRGOVINA“ A.D. Banja Luka, poštuje pravila Nezavisnosti i Kvalifikacija definisanih u Kodeksu etike računovodstvenih eksperata, Računovodstvenih standarda i Standarda revizije.

2. Svo angažovano osoblje je nezavisno od vlasnika i kompanija vezanih za „BOSNA-TRGOVINA“ A.D. Banja Luka.

3. Naredno osoblje je uključeno u reviziju FI za 2020. godinu

	Ovlašteni revizor
Ime	Đorđe Mačar 

„BGD REVIZIJA“ D.o.o Banja Luka
Direktor:

Goran Đogatović

